

UNSAON PAGPANALIPOD SA LABING HUYANG GIKAN SA RSV

Respiratory Syncytial Virus

MGA BAG-ONG PANGANAK UG GAGMAYNG BATA

Ang Ihap Matag Tuig

Ang RSV mao ang nag-unang hinungdan sa pagka-ospital sa mga bata sa US ug nag-ihap sa 58–80,000 nga pagka-ospital sa mga bata nga edad 5 anyos paubos.

Panalipod alang sa mga Bag-ong Panganak/Gagmayng Bata

- Mahimong magpabakuna ang mabdos nga inahan sa **bakuna alang sa RSV** (girekomenda panahon sa 32-36 semana sa pagmabdos) aron maipasa ang proteksyon sulod sa tiyan
 - kasagaran Septyembre-Enero
- Mahimong direkta nga madawat sa bata ang **RSV antibody** nga girekomenda sa wala pa mag 8 ka bulan
 - kasagaran Oktubre-Marso

Espesyal nga mga Konsiderasyon

Alang sa mga bata edad 8-19 nga padulong sa ilahang ika-2 yugto sa RSV season, ginarekomenda ang dosis sa RSV antibody (injection) kung sila:

- American Indian o Alaska Native
- Kompromisado kaayo ang immune
- Adunay posibilidad sa grabe nga sakit sa baga tungod sa pagkatawo nga wala sa panahon
- Adunay grabe nga cystic fibrosis

MGA TIGULANG (60+)

Ang Ihap Matag Tuig

Ang RSV makahatag og grabe nga sakit sa mga tigulang, nga nagresulta sa 60–160,000 ka mga pagka-ospital ug 6-10,000 nga kamatayon matag tuig.

Panalipod alang sa mga tigulang

- Mahimong magpabakuna ang mga edad 60 anyos pataas sa **bakuna alang sa RSV**
 - Niitaas ang mga kaso sa RSV sa unang bahin sa Hulyo sa pipila ka bahin sa Estados Unidos
 - Ginarekomenda nga magpabakuna dayon kung mahimo na ning available sa inyong komunidad

Espesyal nga mga Konsiderasyon

Ang RSV mahimong mosangpot sa:

- Pneumonia (impeksyon sa baga)
- Pagkaospital
- Mas grabe nga mga sintomas alang sa mga tawo nga adunay grabe nga obstructive pulmonary disease (COPD) o congestive heart failure

Mga Lakang sa Pagpugong sa Sakit Matag Adlaw

- Pagpuyo sa balay kung adunay sakit
- Pagtabon sa imong baba kanunay kung moubo o moatsi gamit ang tisyu o sanina - **AYAW** gamita ang imong kamot
- Kanunay nga hugasi ang imong kamot gamit ang sabon ug tubig sulod sa di moubos sa 20 segundo
- Likayi ang paggunit sa imong nawong kung wala ka nanghugas og kamot
- Likayi ang pagduol kaayo sa uban (pananglitan: paghalok, pakiglamano, paggamit og pareho nga baso ug kutsara)
- Limpyuhi kanunay ang gipanghawiran nga butang sama sa doorknob o cellphone